

By order of the Commission.

Marilyn R. Abbott,

Secretary.

[FR Doc. 02-14331 Filed 6-6-02; 8:45 am]

BILLING CODE 7020-02-P

INTERNATIONAL TRADE COMMISSION

[Investigations Nos. 731-TA-1006-1009 (Preliminary)]

Urea Ammonium Nitrate Solutions From Belarus, Lithuania, Russia, and Ukraine

Determinations

On the basis of the record¹ developed in the subject investigations, the United States International Trade Commission determines, pursuant to section 733(a) of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1673b(a)) (the Act), that there is a reasonable indication that an industry in the United States is materially injured by reason of imports from Belarus, Russia, and Ukraine of urea ammonium nitrate solutions, provided for in subheading 3102.80.00 of the Harmonized Tariff Schedule of the United States, that are alleged to be sold in the United States at less than fair value (LTFV). The Commission has determined that U.S. imports from Lithuania are negligible.²

Pursuant to section 207.18 of the Commission's rules, the Commission also gives notice of the commencement of the final phase of its investigations with regard to Belarus, Russia, and Ukraine. The Commission will issue a final phase notice of scheduling, which will be published in the **Federal Register** as provided in section 207.21 of the Commission's rules, upon notice from the Department of Commerce of an affirmative preliminary determination in the investigation under section 733(b) of the Act, or, if the preliminary determinations are negative, upon notice of affirmative final determinations in those investigations under section 735(a) of the Act. Parties that filed entries of appearance in the preliminary phase of these investigations need not enter a separate appearance for the final phase of the

investigations. Industrial users, and, if the merchandise under investigation is sold at the retail level, representative consumer organizations have the right to appear as parties in Commission antidumping and countervailing duty investigations. The Secretary will prepare a public service list containing the names and addresses of all persons, or their representatives, who are parties to the investigation.

Background

On April 19, 2002, a petition was filed with the Commission and Commerce by the Nitrogen Solutions Fair Trade Committee, an ad hoc coalition of U.S. producers of urea ammonium nitrate solutions, which consists of CF Industries, Inc. of Long Grove, IL; Mississippi Chemical Corp. of Yazoo City, MS; and Terra Industries, Inc. of Sioux City, IA, alleging that an industry in the United States is materially injured or threatened with material injury by reason of LTFV imports of urea ammonium nitrate solutions from Belarus, Lithuania, Russia, and Ukraine. Accordingly, effective April 19, 2002, the Commission instituted antidumping duty investigations Nos. 731-TA-1006-1009 (Preliminary).

Notice of the institution of the Commission's investigations and of a public conference to be held in connection therewith was given by posting copies of the notice in the Office of the Secretary, U.S. International Trade Commission, Washington, DC, and by publishing the notice in the **Federal Register** of April 29, 2002 (67 FR 20994). The conference was held in Washington, DC, on May 10, 2002, and all persons who requested the opportunity were permitted to appear in person or by counsel.

The Commission transmitted its determinations in these investigations to the Secretary of Commerce on June 3, 2002. The views of the Commission are contained in USITC Publication 3517 (June 2002), entitled *Urea Ammonium Nitrate Solutions from Belarus, Lithuania, Russia, and Ukraine: Investigations Nos. 731-TA-1006-1009 (Preliminary)*.

Issued: June 4, 2002.

By order of the Commission.

Marilyn R. Abbott,

Secretary.

[FR Doc. 02-14387 Filed 6-6-02; 8:45 am]

BILLING CODE 7020-02-P

DEPARTMENT OF LABOR

Employment Standards Administration

Wage and Hour Division; Minimum Wages for Federal and Federally Assisted Construction; General Wage Determination Decisions

General wage determination decisions of the Secretary of Labor are issued in accordance with applicable law and are based on the information obtained by the Department of Labor from its study of local wage conditions and data made available from other sources. They specify the basic hourly wage rates and fringe benefits which are determined to be prevailing for the described classes of laborers and mechanics employed on construction projects of a similar character and in the localities specified therein.

The determinations in these decisions of prevailing rates and fringe benefits have been made in accordance with 29 CFR part 1, by authority of the Secretary of Labor pursuant to the provisions of the Davis-Bacon Act of March 3, 1931, as amended (46 Stat. 1494, as amended, 40 U.S.C. 276(a) and of other Federal statutes referred to in 29 CFR part 1, Appendix, as well as such additional statutes as may from time to time be enacted containing provisions for the payment of wages determined to be prevailing by the Secretary of Labor in accordance with the Davis-Bacon Act. The prevailing rates and fringe benefits determined in these decisions shall, in accordance with the provisions of the foregoing statutes, constitute the minimum wages payable on Federal and federally assisted construction projects to laborers and mechanics of the specified classes engaged on contract work of the character and in the localities described therein.

Good cause is hereby found for not utilizing notice and public comment procedure thereon prior to the issuance of these determinations as prescribed in 5 U.S.C. 553 and not providing for delay in the effective date as prescribed in that section, because the necessity to issue current construction industry wage determinations frequently and in large volume causes procedures to be impractical and contrary to the public interest.

General wage determination decisions, and modifications and supersedeas decisions thereto, contain no expiration dates and are effective from their date of notice in the **Federal Register**, or on the date written notice is received by the agency, whichever is earlier. These decisions are to be used in accordance with the provisions of 29

¹ The record is defined in sec. 207.2(f) of the Commission's Rules of Practice and Procedure (19 CFR 207.2(f)).

² Commissioner Lynn M. Bragg, however, further finds that subject imports of urea ammonium nitrate solutions from Lithuania will imminently account for more than 3 percent of total import volume of all such merchandise, and determines that there is a reasonable indication that an industry in the United States is threatened with material injury by reason of imports of the subject merchandise from Lithuania that are alleged to be sold at LTFV.

CFR Parts 1 and 5. Accordingly, the applicable decision, together with any modifications issued, must be made a part of every contract for performance of the described work within the geographic area indicated as required by an applicable Federal prevailing wage law and 29 CFR part 5. The wage rates and fringe benefits, notice of which is published herein, and which are contained in the Government Printing Office (GPO) document entitled "General Wage Determinations Issued Under The Davis-Bacon And Related Acts," shall be the minimum paid by contractors and subcontractors to laborers and mechanics.

Any person, organization, or governmental agency having an interest in the rates determined as prevailing is encouraged to submit wage rate and fringe benefit information for consideration by the Department.

Further information and self-explanatory forms for the purpose of submitting this data may be obtained by writing to the U.S. Department of Labor, Employment Standards Administration, Wage and Hour Division, Division of Wage Determinations, 200 Constitution Avenue, NW., Room S-3014, Washington, 20210.

Modification to General Wage Determination Decisions

The number of the decisions listed to the Government Printing Office document entitled "General Wage Determinations Issued Under the Davis-Bacon and related Acts" being modified are listed by Volume and State. Dates and publication in the **Federal Register** are in parentheses following the decisions being modified.

Volume I

Massachusetts

MA020001 (Mar. 1, 2002)
MA020002 (Mar. 1, 2002)
MA020003 (Mar. 1, 2002)
MA020006 (Mar. 1, 2002)
MA020007 (Mar. 1, 2002)
MA020009 (Mar. 1, 2002)
MA020013 (Mar. 1, 2002)
MA020017 (Mar. 1, 2002)
MA020018 (Mar. 1, 2002)
MA020019 (Mar. 1, 2002)
MA020020 (Mar. 1, 2002)
MA020021 (Mar. 1, 2002)

Maine

ME020001 (Mar. 1, 2002)
ME020002 (Mar. 1, 2002)
ME020005 (Mar. 1, 2002)
ME020010 (Mar. 1, 2002)

New Jersey

NJ020001 (Mar. 1, 2002)
NJ020002 (Mar. 1, 2002)
NJ020003 (Mar. 1, 2002)
NJ020004 (Mar. 1, 2002)
NJ020005 (Mar. 1, 2002)
NJ020006 (Mar. 1, 2002)
NJ020007 (Mar. 1, 2002)

NJ020009 (Mar. 1, 2002)

New York

NY020002 (Mar. 1, 2002)
NY020003 (Mar. 1, 2002)
NY020004 (Mar. 1, 2002)
NY020005 (Mar. 1, 2002)
NY020006 (Mar. 1, 2002)
NY020007 (Mar. 1, 2002)
NY020008 (Mar. 1, 2002)
NY020010 (Mar. 1, 2002)
NY020011 (Mar. 1, 2002)
NY020012 (Mar. 1, 2002)
NY020013 (Mar. 1, 2002)
NY020014 (Mar. 1, 2002)
NY020015 (Mar. 1, 2002)
NY020016 (Mar. 1, 2002)
NY020017 (Mar. 1, 2002)
NY020018 (Mar. 1, 2002)
NY020019 (Mar. 1, 2002)
NY020020 (Mar. 1, 2002)
NY020021 (Mar. 1, 2002)
NY020022 (Mar. 1, 2002)
NY020025 (Mar. 1, 2002)
NY020026 (Mar. 1, 2002)
NY020031 (Mar. 1, 2002)
NY020032 (Mar. 1, 2002)
NY020033 (Mar. 1, 2002)
NY020034 (Mar. 1, 2002)
NY020036 (Mar. 1, 2002)
NY020037 (Mar. 1, 2002)
NY020038 (Mar. 1, 2002)
NY020039 (Mar. 1, 2002)
NY020040 (Mar. 1, 2002)
NY020041 (Mar. 1, 2002)
NY020042 (Mar. 1, 2002)
NY020043 (Mar. 1, 2002)
NY020044 (Mar. 1, 2002)
NY020045 (Mar. 1, 2002)
NY020046 (Mar. 1, 2002)
NY020047 (Mar. 1, 2002)
NY020048 (Mar. 1, 2002)
NY020049 (Mar. 1, 2002)
NY020051 (Mar. 1, 2002)
NY020058 (Mar. 1, 2002)
NY020060 (Mar. 1, 2002)
NY020066 (Mar. 1, 2002)
NY020067 (Mar. 1, 2002)
NY020071 (Mar. 1, 2002)
NY020072 (Mar. 1, 2002)
NY020077 (Mar. 1, 2002)

Volume II

District of Columbia

DC020001 (Mar. 1, 2002)
DC020003 (Mar. 1, 2002)

Maryland

MD020002 (Mar. 1, 2002)
MD020007 (Mar. 1, 2002)
MD020036 (Mar. 1, 2002)
MD020042 (Mar. 1, 2002)
MD020048 (Mar. 1, 2002)
MD020057 (Mar. 1, 2002)
MD020058 (Mar. 1, 2002)

Virginia

VA020005 (Mar. 1, 2002)
VA020012 (Mar. 1, 2002)
VA020014 (Mar. 1, 2002)
VA020015 (Mar. 1, 2002)
VA020022 (Mar. 1, 2002)
VA020023 (Mar. 1, 2002)
VA020025 (Mar. 1, 2002)
VA020029 (Mar. 1, 2002)
VA020031 (Mar. 1, 2002)
VA020033 (Mar. 1, 2002)
VA020036 (Mar. 1, 2002)
VA020042 (Mar. 1, 2002)

VA020064 (Mar. 1, 2002)
VA020067 (Mar. 1, 2002)
VA020076 (Mar. 1, 2002)
VA020079 (Mar. 1, 2002)
VA020080 (Mar. 1, 2002)
VA020081 (Mar. 1, 2002)
VA020085 (Mar. 1, 2002)
VA020087 (Mar. 1, 2002)
VA020088 (Mar. 1, 2002)
VA020092 (Mar. 1, 2002)
VA020099 (Mar. 1, 2002)

Volume III

Alabama

AL020001 (Mar. 1, 2002)
AL020008 (Mar. 1, 2002)
AL020034 (Mar. 1, 2002)

Florida

FL020001 (Mar. 1, 2002)
FL020032 (Mar. 1, 2002)

South Carolina

SC020003 (Mar. 1, 2002)

Volume IV

Illinois

IL020001 (Mar. 1, 2002)
IL020002 (Mar. 1, 2002)
IL020004 (Mar. 1, 2002)
IL020005 (Mar. 1, 2002)
IL020006 (Mar. 1, 2002)
IL020008 (Mar. 1, 2002)
IL020009 (Mar. 1, 2002)
IL020010 (Mar. 1, 2002)
IL020011 (Mar. 1, 2002)
IL020012 (Mar. 1, 2002)
IL020013 (Mar. 1, 2002)
IL020014 (Mar. 1, 2002)
IL020015 (Mar. 1, 2002)
IL020016 (Mar. 1, 2002)
IL020021 (Mar. 1, 2002)
IL020022 (Mar. 1, 2002)
IL020023 (Mar. 1, 2002)
IL020024 (Mar. 1, 2002)
IL020026 (Mar. 1, 2002)
IL020027 (Mar. 1, 2002)
IL020028 (Mar. 1, 2002)
IL020029 (Mar. 1, 2002)
IL020031 (Mar. 1, 2002)
IL020032 (Mar. 1, 2002)
IL020033 (Mar. 1, 2002)
IL020034 (Mar. 1, 2002)
IL020035 (Mar. 1, 2002)
IL020037 (Mar. 1, 2002)
IL020038 (Mar. 1, 2002)
IL020040 (Mar. 1, 2002)
IL020041 (Mar. 1, 2002)
IL020043 (Mar. 1, 2002)
IL020044 (Mar. 1, 2002)
IL020045 (Mar. 1, 2002)
IL020046 (Mar. 1, 2002)
IL020047 (Mar. 1, 2002)
IL020049 (Mar. 1, 2002)
IL020050 (Mar. 1, 2002)
IL020051 (Mar. 1, 2002)
IL020052 (Mar. 1, 2002)
IL020053 (Mar. 1, 2002)
IL020054 (Mar. 1, 2002)
IL020055 (Mar. 1, 2002)
IL020058 (Mar. 1, 2002)
IL020060 (Mar. 1, 2002)
IL020061 (Mar. 1, 2002)
IL020063 (Mar. 1, 2002)
IL020065 (Mar. 1, 2002)
IL020066 (Mar. 1, 2002)
IL020067 (Mar. 1, 2002)
IL020068 (Mar. 1, 2002)

IL020069 (Mar. 1, 2002)
 IL020070 (Mar. 1, 2002)
 Indiana
 IN020001 (Mar. 1, 2002)
 IN020002 (Mar. 1, 2002)
 IN020003 (Mar. 1, 2002)
 IN020004 (Mar. 1, 2002)
 IN020005 (Mar. 1, 2002)
 IN020006 (Mar. 1, 2002)
 IN020007 (Mar. 1, 2002)
 IN020008 (Mar. 1, 2002)
 IN020010 (Mar. 1, 2002)
 IN020011 (Mar. 1, 2002)
 IN020012 (Mar. 1, 2002)
 IN020014 (Mar. 1, 2002)
 IN020016 (Mar. 1, 2002)
 IN020019 (Mar. 1, 2002)
 IN020021 (Mar. 1, 2002)

Wisconsin
 WI020001 (Mar. 1, 2002)
 WI020002 (Mar. 1, 2002)
 WI020003 (Mar. 1, 2002)
 WI020004 (Mar. 1, 2002)
 WI020006 (Mar. 1, 2002)
 WI020007 (Mar. 1, 2002)
 WI020008 (Mar. 1, 2002)
 WI020009 (Mar. 1, 2002)
 WI020010 (Mar. 1, 2002)
 WI020011 (Mar. 1, 2002)
 WI020013 (Mar. 1, 2002)
 WI020016 (Mar. 1, 2002)
 WI020017 (Mar. 1, 2002)
 WI020019 (Mar. 1, 2002)
 WI020020 (Mar. 1, 2002)
 WI020032 (Mar. 1, 2002)
 WI020033 (Mar. 1, 2002)
 WI020046 (Mar. 1, 2002)
 WI020047 (Mar. 1, 2002)
 WI020048 (Mar. 1, 2002)
 WI020049 (Mar. 1, 2002)
 WI020050 (Mar. 1, 2002)

Volume V

Iowa
 IA020002 (Mar. 1, 2002)
 IA020004 (Mar. 1, 2002)
 IA020005 (Mar. 1, 2002)
 IA020006 (Mar. 1, 2002)
 IA020010 (Mar. 1, 2002)
 IA020016 (Mar. 1, 2002)
 IA020017 (Mar. 1, 2002)
 IA020019 (Mar. 1, 2002)
 IA020025 (Mar. 1, 2002)
 IA020028 (Mar. 1, 2002)
 IA020029 (Mar. 1, 2002)
 IA020031 (Mar. 1, 2002)
 IA020032 (Mar. 1, 2002)
 IA020038 (Mar. 1, 2002)
 IA020054 (Mar. 1, 2002)
 IA020056 (Mar. 1, 2002)
 IA020059 (Mar. 1, 2002)
 IA020060 (Mar. 1, 2002)

Kansas
 KS020002 (Mar. 1, 2002)
 KS020007 (Mar. 1, 2002)
 KS020009 (Mar. 1, 2002)
 KS020010 (Mar. 1, 2002)
 KS020011 (Mar. 1, 2002)
 KS020013 (Mar. 1, 2002)
 KS020017 (Mar. 1, 2002)
 KS020019 (Mar. 1, 2002)
 KS020021 (Mar. 1, 2002)
 KS020022 (Mar. 1, 2002)
 KS020023 (Mar. 1, 2002)
 KS020025 (Mar. 1, 2002)
 KS020026 (Mar. 1, 2002)

KS020029 (Mar. 1, 2002)
 KS020035 (Mar. 1, 2002)
 KS020061 (Mar. 1, 2002)
 KS020063 (Mar. 1, 2002)
 Missouri
 MO020001 (Mar. 1, 2002)
 MO020003 (Mar. 1, 2002)
 MO020008 (Mar. 1, 2002)
 MO020010 (Mar. 1, 2002)
 MO020013 (Mar. 1, 2002)
 MO020015 (Mar. 1, 2002)
 MO020016 (Mar. 1, 2002)
 MO020018 (Mar. 1, 2002)
 MO020041 (Mar. 1, 2002)
 MO020042 (Mar. 1, 2002)
 MO020046 (Mar. 1, 2002)
 MO020047 (Mar. 1, 2002)
 MO020053 (Mar. 1, 2002)
 MO020054 (Mar. 1, 2002)
 MO020055 (Mar. 1, 2002)
 MO020058 (Mar. 1, 2002)
 MO020059 (Mar. 1, 2002)

Oklahoma

OK020013 (Mar. 1, 2002)
 OK020014 (Mar. 1, 2002)
 OK020016 (Mar. 1, 2002)
 OK020017 (Mar. 1, 2002)
 OK020018 (Mar. 1, 2002)
 OK020024 (Mar. 1, 2002)
 OK020028 (Mar. 1, 2002)
 OK020030 (Mar. 1, 2002)
 OK020031 (Mar. 1, 2002)
 OK020032 (Mar. 1, 2002)
 OK020033 (Mar. 1, 2002)
 OK020034 (Mar. 1, 2002)
 OK020035 (Mar. 1, 2002)
 OK020037 (Mar. 1, 2002)
 OK020038 (Mar. 1, 2002)
 OK020040 (Mar. 1, 2002)
 OK020041 (Mar. 1, 2002)
 OK020043 (Mar. 1, 2002)

Texas

TX020002 (Mar. 1, 2002)
 TX020003 (Mar. 1, 2002)
 TX020009 (Mar. 1, 2002)
 TX020010 (Mar. 1, 2002)
 TX020015 (Mar. 1, 2002)
 TX020018 (Mar. 1, 2002)
 TX020051 (Mar. 1, 2002)
 TX020063 (Mar. 1, 2002)
 TX020064 (Mar. 1, 2002)
 TX020081 (Mar. 1, 2002)
 TX020093 (Mar. 1, 2002)
 TX020096 (Mar. 1, 2002)
 TX020100 (Mar. 1, 2002)
 TX020114 (Mar. 1, 2002)

Volume VI

Alaska

AK020001 (Mar. 1, 2002)
 AK020002 (Mar. 1, 2002)
 AK020006 (Mar. 1, 2002)
 AK020008 (Mar. 1, 2002)

Idaho

ID020001 (Mar. 1, 2002)
 ID020002 (Mar. 1, 2002)
 ID020003 (Mar. 1, 2002)
 ID020004 (Mar. 1, 2002)
 ID020005 (Mar. 1, 2002)
 ID020013 (Mar. 1, 2002)
 ID020014 (Mar. 1, 2002)

North Dakota

ND020003 (Mar. 1, 2002)
 ND020004 (Mar. 1, 2002)
 ND020007 (Mar. 1, 2002)
 ND020011 (Mar. 1, 2002)

ND020012 (Mar. 1, 2002)
 ND020013 (Mar. 1, 2002)
 ND020014 (Mar. 1, 2002)
 ND020015 (Mar. 1, 2002)
 ND020018 (Mar. 1, 2002)
 ND020019 (Mar. 1, 2002)

Oregon

OR020017 (Mar. 1, 2002)

Washington

WA020001 (Mar. 1, 2002)
 WA020002 (Mar. 1, 2002)
 WA020003 (Mar. 1, 2002)
 WA020004 (Mar. 1, 2002)
 WA020005 (Mar. 1, 2002)
 WA020006 (Mar. 1, 2002)
 WA020007 (Mar. 1, 2002)
 WA020008 (Mar. 1, 2002)
 WA020010 (Mar. 1, 2002)
 WA020011 (Mar. 1, 2002)
 WA020013 (Mar. 1, 2002)
 WA020023 (Mar. 1, 2002)

Volume VII

California

CA020001 (Mar. 1, 2002)
 CA020002 (Mar. 1, 2002)
 CA020004 (Mar. 1, 2002)
 CA020009 (Mar. 1, 2002)
 CA020013 (Mar. 1, 2002)
 CA020019 (Mar. 1, 2002)
 CA020023 (Mar. 1, 2002)
 CA020025 (Mar. 1, 2002)
 CA020027 (Mar. 1, 2002)
 CA020028 (Mar. 1, 2002)
 CA020029 (Mar. 1, 2002)
 CA020030 (Mar. 1, 2002)
 CA020031 (Mar. 1, 2002)
 CA020032 (Mar. 1, 2002)
 CA020033 (Mar. 1, 2002)
 CA020035 (Mar. 1, 2002)
 CA020036 (Mar. 1, 2002)
 CA020037 (Mar. 1, 2002)

Nevada

NV020001 (Mar. 1, 2002)
 NV020004 (Mar. 1, 2002)
 NV020005 (Mar. 1, 2002)

General Wage Determination Publication

General wage determinations issued under the Davis-Bacon and related Acts, including those noted above, may be found in the Government Printing Office (GPO) document entitled "General Wage Determinations Issued Under the Davis-Bacon And Related Acts". This publication is available at each of the 50 Regional Government Depository Libraries and many of the 1,400 Government Depository Libraries across the country.

General wage determinations issued under the Davis-Bacon and related Acts are available electronically at no cost on the Government Printing Office site at www.access.gpo.gov/davisbacon. They are also available electronically by subscription to the Davis-Bacon Online Service (<http://davisbacon.fedworld.gov>) of the National Technical Information Service (NTIS) of the U.S. Department of Commerce at 1-800-363-2068. This

subscription offers value-added features such as electronic delivery of modified wage decisions directly to the user's desktop, the ability to access prior wage decisions issued during the year, extensive Help desk Support, etc.

Hard-copy subscriptions may be purchased from: Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, (202) 512-1800.

When ordering hard-copy subscription(s), be sure to specify the State(s) of interest, since subscriptions may be ordered for any or all of the six separate Volumes, arranged by State. Subscriptions include an annual edition (issued in January or February) which includes all current general wage determinations for the States covered by each volume. Throughout the remainder of the year, regular weekly updates will be distributed to subscribers.

Signed at Washington DC, this 30th day of May, 2002.

Carl J. Poleskey,

Chief, Branch of Construction Wage Determinations.

[FR Doc. 02-14032 Filed 6-6-02; 8:45 am]

BILLING CODE 4510-27-M

NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION

Agency Information Collection Activities: Proposed Collection; Comment Request

AGENCY: National Archives and Records Administration (NARA).

ACTION: Notice.

SUMMARY: NARA is giving public notice that the agency proposes to renew the information collections described in this notice, which are used in the National Historical Publications and Records Commission (NHPRC) grant program. The public is invited to comment on the proposed information collections pursuant to the Paperwork Reduction Act of 1995.

DATES: Written comments must be received on or before August 6, 2002 to be assured of consideration.

ADDRESSES: Comments should be sent to: Paperwork Reduction Act Comments (NHP), Room 4400, National Archives and Records Administration, 8601 Adelphi Rd, College Park, MD 20740-6001; or faxed to 301-837-3213; or electronically mailed to tamee.fechhelm@nara.gov.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Requests for additional information or copies of the proposed information collections and supporting statements

should be directed to Tamee Fechhelm at telephone number 301-837-1694, or fax number 301-837-3213.

SUPPLEMENTARY INFORMATION: Pursuant to the Paperwork Reduction Act of 1995 (Pub. L. 104-13), NARA invites the general public and other Federal agencies to comment on proposed information collections. The comments and suggestions should address one or more of the following points: (a) Whether the proposed information collections are necessary for the proper performance of the functions of NARA; (b) the accuracy of NARA's estimate of the burden of the proposed information collections; (c) ways to enhance the quality, utility, and clarity of the information to be collected; and (d) ways to minimize the burden of the collection of information on respondents, including the use of information technology. The comments that are submitted will be summarized and included in the NARA request for Office of Management and Budget (OMB) approval. All comments will become a matter of public record. In this notice, NARA is soliciting comments concerning the following information collections:

1. *Title:* Application for attendance at the Institute for the Editing of Historical Documents.

OMB number: 3095-0012.

Agency form number: None.

Type of review: Regular.

Affected public: Individuals, often already working on documentary editing projects, who wish to apply to attend the annual one-week Institute for the Editing of Historical Documents, an intensive seminar in all aspects of modern documentary editing techniques taught by visiting editors and specialists.

Estimated number of respondents: 25.

Estimated time per response: 1.5 hours.

Frequency of response: On occasion, no more than annually (when respondent wishes to apply for attendance at the Institute).

Estimated total annual burden hours: 37.5 hours.

Abstract: The application is used by the NHPRC staff to establish the applicants' qualifications and to permit selection of those individuals best qualified to attend the Institute jointly sponsored by the NHPRC, the State Historical Society of Wisconsin, and the University of Wisconsin. Selected applicants' forms are forwarded to the resident advisors of the Institute, who use them to determine what areas of instruction would be most useful to the applicants.

2. *Title:* National Historical Publications and Records Commission Grant Program.

OMB number: 3095-0013.

Agency form number: None.

Type of review: Regular.

Affected public: Nonprofit organizations and institutions, state and local government agencies, Federally acknowledged or state-recognized Native American tribes or groups, and individuals who apply for NHPRC grants for support of historical documentary editions, archival preservation and planning projects, and other records projects.

Estimated number of respondents: 134 per year submit applications; approximately 100 grantees among the applicant respondents also submit semiannual narrative performance reports.

Estimated time per response: 54 hours per application; 2 hours per narrative report.

Frequency of response: On occasion for the application; semiannually for the narrative report. Currently, the NHPRC considers grant applications 2 times per year; respondents usually submit no more than one application per year.

Estimated total annual burden hours: 7,636 hours.

Abstract: The application is used by the NHPRC staff, reviewers, and the Commission to determine if the applicant and proposed project are eligible for an NHPRC grant, and whether the proposed project is methodologically sound and suitable for support. The narrative report is used by the NHPRC staff to monitor the performance of grants.

3. *Title:* Applications for Archival Administration and Historical Documentary Editing Fellowships.

OMB number: 3095-0014.

Agency form number: None.

Type of review: Regular.

Affected public: Individuals who wish to apply for an NHPRC fellowship in archival administration or historical documentary editing. Applicants for the archival administration fellowship must have at least two years professional archival work experience; applicants for the editing fellowship must hold a Ph.D. or have completed all requirements for the degree except the dissertation.

Estimated number of respondents: 9.

Estimated time per response: 8 hours.

Frequency of response: Generally one-time.

Estimated total annual burden hours: 72 hours.

Abstract: The application is used by the NHPRC staff to establish the applicants' qualifications and to permit selection by the host institution of those